

Broj: JN-KZ-273-5/2021

Datum:08.03.2021. god.

**KONKURENTSKI ZAHTJEV**  
**br. JN-KZ-273/2021**  
**ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU ROBE**

Nabavka materijala potrebnog za rad laboratorije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo

**ODOBRAVA**

Direktor

Jakub Viteškić

## S A D R Ž A J

OPŠTI PODACI.....	3
1. Informacije o ugovornom organu.....	3
2. Podaci za kontakt.....	3
3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa.....	3
4. Pozicija iz plana nabavke.....	4
5. Podaci o postupku javne nabavke.....	4
PODACI O PREDMETU NABAVKE.....	4
6. Opis predmeta nabavke.....	4
7. Oznaka i naziv iz JRJN.....	4
8. Količina predmeta nabavke.....	4
9. Tehničke specifikacije.....	4
10. Mjesto isporuke robe.....	4
11. Rok isporuke robe.....	4
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU.....	5
12. Lična sposobnost.....	5
13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti.....	6
14. Ekonomska i finansijska sposobnost.....	6
15. Tehnička i profesionalna sposobnost.....	6
16. Uslovi za grupu ponuđača.....	7
PODACI O PONUDI.....	8
17. Sadržaj ponude.....	8
18. Način pripreme ponude.....	8
19. Jezik i pismo ponude.....	9
20. Način dostavljanja ponuda.....	10
21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda.....	10
22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda.....	11
23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda.....	11
24. Cijena ponude.....	11
25. Kriterij za dodjelu ugovora.....	12
26. Period važenja ponude.....	12
27. Nacrt ugovora.....	13
28. Zaključivanje ugovora.....	13
OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE.....	13
29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije.....	13
30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja.....	13
31. Podugovaranje.....	14
32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi).....	14
33. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata.....	15
34. Neprirodno niska cijena ponude.....	15
35. Provjera računске ispravnosti ponude.....	15
36. Preferencijalni tretman domaćeg.....	15
37. Sukob interesa.....	17
38. Pouka o pravnom lijeku.....	17
39. E – aukcija.....	17
PRILOZI.....	18
POPIS DOKUMENTACIJE.....	19
OBRAZAC ZA PONUDU.....	20
OBRAZAC POVJERLJIVIH INFORMACIJA.....	31
Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).....	32
IZJAVA U U SKLADU S ČLANOM 52. ZAKONA.....	33
NACRT UGOVORA.....	34
broj: JN-KZ-273-___/2021.....	34

## OPŠTI PODACI

"Elektroprijenos – Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka ( u daljem tekstu „ugovorni organ“) u postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za nabavku materijala potrebnog za rad laboratorije „Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

### 1. Informacije o ugovornom organu

1.1 Ugovorni organ: "Elektroprijenos-Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka

1.2 Adresa: Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, BiH

1.3 Identifikacijski broj: 4402369530009

1.4 Broj bankovnog računa:

-UniCredit Bank Banja Luka, račun br. 5510010003400849

- Raiffeisen Bank, račun br. 1610450028020039

- Sberbank a.d. račun br. 5672411000000702

- Nova Banka a.d. račun br. 5550070151342858

- NLB Banka račun br. 1320102011989379

UniCredit Bank ad Banja Luka SWIFT BLBABA22, korespodentna banka UniCredit Bank Austria AG, Viena SWIFT BKAUATWW, IBAN 395517904801164548

1.5 Detaljna adresa za korespodenciju:

"Elektroprijenos – Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo, Vilsonovo šetalište br. 15, 71000 Sarajevo

1.6 Telefon: +387 33 728 213

1.7 Faks: +387 33 728 109

1.8 Web stranica: [www.elprenos.ba](http://www.elprenos.ba)

### 2. Podaci za kontakt

2.1 Broj telefona: +387 33 728 213

Broj faksa: +387 33 728 109

2.2 Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke mogu da dobiju isključivo na brojeve telefona i faksa.

2.3 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tački 1. tenderske dokumentacije, izuzev komunikacije koja se vrši kroz sistem „E – nabavke“, kako je to definisano Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), (u daljem tekstu ZJN) i podzakonskim aktima.

2.4 Izuzetno, komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog organa i ponuđača može se obavljati putem faksa i/ili e-maila naznačenih u tački 2.1. ove tenderske dokumentacije, osim ako ovom tenderskom dokumentacijom za pojedine vrste komunikacije nije drugačije određeno. Podnesci dostavljeni Ugovornom organu od **07:00 h do 15:00 h, radnim danom (ponedeljak – petak)**, zaprimiće se tog dana, u suprotnom biće zaprimljeni sljedećeg radnog dana.

### 3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Kod ugovornog organa nema privrednih subjekata koji ne bi mogli učestvovati u ovom postupku javne nabavke u skladu sa članom 52. stav (4) ZJN.

#### **4. Pozicija iz plana nabavke**

- 4.1. Obezbjeđena sredstva su prikazana u dokumentima Finansijski plan „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka za period 2020-2022. godina, UO-66-4/2020 od 29.09.2020. godine.

Pozicija: I.15 (hemijska laboratorija).

#### **5. Podaci o postupku javne nabavke**

- 5.1. Vrsta postupka javne nabavke: Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda.  
5.2. Podjela na lotove: NE  
5.3. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a): 9.970,00 KM  
5.4. Vrsta ugovora o nabavci: roba

#### **PODACI O PREDMETU NABAVKE**

#### **6. Opis predmeta nabavke**

- 6.1. Predmet javne nabavke je nabavka materijala potrebnog za rad laboratorije „Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH” a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo, a u skladu sa Obrazcem za cijenu ponude (Prilog 3) ove tenderske dokumentacije

#### **7. Oznaka i naziv iz JRJN**

- 7.1. Oznaka i naziv iz JRJN: 24960000-1 – razni hemijski proizvodi

#### **8. Količina predmeta nabavke**

- 8.1 Količina predmeta nabavke definisana je Prilogom 3 – Obrazac za cijenu ponude koji čini sastavni i neodvojivi dio ove tenderske dokumentacije.

#### **9. Tehničke specifikacije**

- 9.1 Tehničke specifikacije predmeta nabavke su detaljno navedene u Prilogom 3 – Obrazac za cijenu ponude, koji čini sastavni i neodvojivi dio ove tenderske dokumentacije.  
9.2 Sve ponuđene stavke moraju zadovoljiti zahtjeve iz tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda se odbacuje kao neprihvatljiva.  
9.3 U obrazcu za cijenu ponude se koristi izraz „ili ekvivalent“. U skladu sa utvrđenim kriterijumima, ponuđač mora na za to predviđenim praznim mjestima, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi kao i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod, ako se to traži. Ponuđač je dužan da obezbijedi dokaze o ekvivalentnosti (certifikat o analizi, tehnički list ili sigurnosni list) u smislu ispunjenja svih zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji, a koji su vezani za konkretnu stavku iz obrasca za cijenu ponude. Proizvodi koji su u tenderskoj dokumentaciji navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuđač ne navede nikakve druge proizvode na predviđenom mjestu.

#### **10. Mjesto isporuke robe:**

- 10.1. DDP Sarajevo, skladište Naručioca Reljevo, Rajlovac b.b.

#### **11. Rok isporuke robe**

- 11.1 Zahtjevani rok isporuke: 60 (šezdeset) dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora (Prilog 7 tenderske dokumentacije).

11.2 **Zahtijevani garantni period** na isporučenu robu: minimalno 12 (dvanaest) mjeseci, a počinje teći od kompletne isporuke materijala u skladište Naručioca.

## USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

### 12. Lična sposobnost

12.1 U skladu s članom 45. ZJN, ugovorni organ će odbaciti ponudu ako ponuđač:

- d) nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

12.2 U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 12.1, ponuđač je dužan da dostavi popunjenu, potpisanu (od strane odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) ovjerenu izjavu o ispunjenosti navedenih uslova. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 5 tenderske dokumentacije i ne može biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na portalu javnih nabavki.

12.3 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu iz tačke 12.2.

12.4 Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke dužan je dostaviti sljedeće dokaze (original ili ovjerenu kopiju) u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

- d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

12.5 Dokaze o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan da dostavi u roku od tri (3) dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije treći dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa, do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala (ovjerena kopija originala podrazumjeva kopiju originalnog dokumenta ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar, u daljem tekstu ovjerena kopija) koji ne mogu biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

Izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu dostavljanja ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. ZJN.

#### **Napomena:**

Ukoliko ponuđač u sastavu ponude uz Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka d) ZJN (ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar) dostavi i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi, oslobađa se obaveze naknadnog dostavljanja istih, ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije originala koji ne može biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

12.6 Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) ZJN):

Ponuda će biti odbijena ako ugovorni organ, na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka (objave obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki), posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere

ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

### 13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

13.1 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. ZJN, ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

13.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Potrebno je dostaviti:

- **za ponuđače iz BIH:** Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru,
- **za ponuđače čije je sjedište izvan BIH:** odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. ZJN, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registrovan ponuđač.

13.3 Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.

13.4 U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. ZJN) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

#### **Napomena:**

Ukoliko od upisa u sudski registar nije bilo izmjena, ponuđač će uz rješenje o upisu u sudski registar dostaviti izjavu da dostavljeno rješenje odražava stvarno stanje i da privredni subjekat od registracije nije vršio izmjene u sudskom registru. Izjava se daje na memorandumu ponuđača i treba biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i ovjerena pečatom ponuđača.

### 14. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

### 15. Tehnička i profesionalna sposobnost

15.1 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 49. ZJN, ponuda će biti odbačena ako nisu ispunjeni zahtijevani minimalni uslovi:

Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju isporuku robe, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od 9.900,00 KM, u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

15.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, u skladu sa članom 49. ZJN, će se izvršiti na osnovu sljedećih dokaza:

- a) **Spisak izvršenih ugovora o isporuci robe**, koji sačinjava sam ponuđač na svom poslovnom memorandumu, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, koji sadrži ugovore minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od 9.900,00 KM, u posljednje 3 (tri) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci), ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, koji za svaki izvršeni ugovor naveden u spisku obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora.

Ugovorni organ zadržava pravo provjere podataka dostavljenih u Izjavi. U slučaju utvrđivanja neistinosti podataka dostavljenih u Izjavi, predmetna potvrda o urednom izvršenju ugovora neće biti prihvaćena te će Ugovorni organ preduzeti sve druge zakonom predviđene mjere.

## 16. Uslovi za grupu ponuđača

16.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sljedeći način:

- uslove koji su navedeni pod tačkom 11.1 (lična sposobnost) mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
  - svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 12.2 - Izjava iz člana 45. ZJN (Prilog 5);
  - svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz člana 52. ZJN (Prilog 6);
  - grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslov koji je naveden pod tačkom 15.1. (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti), a svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokaz o registraciji, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
  - grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tački profesionalna sposobnost);

16.2 Grupa ponuđača koja učestvuje u ovom postupku javne nabavke i koja bude izabrana kao najpovoljnija, dužna je da dostavi original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku ne dužem od 3 (tri) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, način plaćanja ugovorne obaveze (lideru ili članovima grupe ponuđača ponaosob prema dijelu ugovora koji izvršava, u kojem slučaju je potrebno navesti koji dio ugovora i u kojem obimu će izvršavati pojedini član grupe ponuđača), kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača.

Ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisan način plaćanja, ugovorni organ će plaćanje vršiti prema lideru konzorcijuma. Takođe, ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisano ko u ime konzorcijuma potpisuje ugovor, ugovorni organ će kao potpisnika ugovora smatrati lidera konzorcijuma i istom će dostaviti ugovor na potpis.

Definisani pravni akt mora biti fizički dostavljen na protokol ugovornog organa najkasnije treći dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa (od 07:00 do 15:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji je način poslan.

**Ukoliko ponuđač ne dostavi pravni akt sa naprijed definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.**

**Napomena:** Grupa ponuđača može uz svoju ponudu odmah dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju. Ovim se oslobađa obaveza naknadnog dostavljanja originala ili ovjerene kopije ako bude izabrana.

16.3 Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje u postupku javne nabavke kao član grupe ponuđača, ne može u istom postupku učestvovati i samostalno sa svojom ponudom, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno ovom zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.

16.4 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.

16.5 Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze.

## PODACI O PONUDI

### 17. Sadržaj ponude

17.1 Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente (sadržaj ponude): Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu – sadržaj ponude u skladu sa formom koja je data u Prilogu 1 tenderske dokumentacije;

1. Obrazac za ponudu, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 2 tenderske dokumentacije;
2. Obrazac za cijenu ponude, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 3 tenderske dokumentacije;
3. Dokaze o ispunjavanju preferencijalnog tretmana, (u slučaju da ponuđač u Prilogu 2 navede da ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg);
4. Izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav (1) tačka d) Zakona Prilog 5 ove tenderske dokumentacije;
5. Dokaz sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, član 46. Zakona, u skladu sa tačkom 12 ove tenderske dokumentacije
6. Dokumenta iz tačke i 15. (tehnička i profesionalna sposobnost) ove tenderske dokumentacije
7. Izjavu ponuđača u vezi člana 52. stav (2) Zakona, u skladu s formom iz Priloga 6. tenderske dokumentacije;
8. Obrazac za povjerljive informacije, sa navodima o povjerljivim informacijama ako ih ima ili sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija, potpisan i ovjeren od strane ponuđača u skladu sa formom koja je data u Prilogu 4 ove tenderske dokumentacije.
9. **Nacrt ugovora** prema formi datoj u Prilogu 7 tenderske dokumentacije;
10. **Original ili ovjerenu kopiju punomoći** u slučaju da je ponuđač (odgovorno lice ponuđača) ovlastio drugo lice za podnošenje ponude.

### 18. Način pripreme ponude

18.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu sa članom 68. ZJN. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

18.2 Ponude se pripremaju u:

- jednom (1) originalu;
- jednoj (1) štampanoj kopiji (hard – copy) i
- jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB-stiku (skenirana ponuda u pdf formatu).

18.3 Original i jedna (1) štampana kopija kompletne ponude se izrađuju na način da pojedinačno čine cjelinu i trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Eventualne korekcije u tekstu ponude, tokom pripreme iste, moraju biti vidljive, čitljive te potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača, u suprotnom ponuda će biti odbačena.



Svi listovi originala ponude (podrazumjeva se kompletna ponuda koja sadrži komercijalni, kvalifikacioni, tehnički i druge tražene dijelove) moraju biti čvrsto uvezani tj. uvezani tako da se

sadržaj (listovi) ponude ne mogu nesmetano vaditi ili dopunjavati, a da se pri tome ne ugrozi cjelovitost ponude.

**Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom sa naljepnicom i pečatom ponuđača. Original i sve štampane kopije ponude se uvezuju na gore opisan način.**

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i slično, koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u Popisu dokumentacije kao dio ponude. CD/DVD/USB na kojem je elektronska kopija ponude, u slučaju da se isti dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se eventualno dostavlja zalijepljen/uvezan u original ponude, se ne navodi u Popisu dokumentacije originala ponude jer predstavlja zasebnu elektronsku kopiju ponude.

Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na prethodno opisan način, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

- 18.4 Sve stranice/listovi ponude trebaju biti označene brojem (numerisane) na način da je vidljiv redni broj stranice/lista.

Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice/listovi se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice/lista kojim završava prethodni dio.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko se neka, pojedinačna stranica/list ponude omaškom ponuđača ne numerišu, a pri tome su ostale stranice/listovi ponude numerisane na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se ovo smatrati manjim odstupanjem koje bitno ne mijenja osnovni zahtjev za numeraciju stranica/listova, naveden u tenderskoj dokumentaciji.

- 18.5 **Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača),** te ovjerena pečatom ponuđača, na mjestima gdje je to u tenderskoj dokumentaciji naznačeno (na mjestima u Izjavama i Prilozima koji se dostavljaju u ponudi gdje piše potpis i pečat ponuđača, na zadnjoj stranici Nacrta ugovora, na mjestu gdje piše „za Dobavljača“ i na svim drugim dokumentima koji moraju da se dostave u ponudi, a koji prema zahtjevima tenderske dokumentacije moraju da budu potpisani od strane ponuđača i ovjereni pečatom ponuđača), ako po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, isti ima pečat ili sadržavati dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, ponuđač nema pečat.

**Stranice/listove ponude ne treba parafirati.**

- 18.6 Predlaže se da forma ponude prati poglavlja iz tenderske dokumentacije.

Prilikom pripreme ponude potrebno je jasno napisati šta se nudi: jednoznačno navesti proizvođača, zemlju porijekla, vrstu i tip proizvoda i karakteristike koje pokazuju da je ponudena stavka ono što se traži u tehničkoj specifikaciji.

## 19. Jezik i pismo ponude

- 19.1 Ponuda, svi dokumenti i pisana korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i napisana na latiničnom ili ćirilichnom pismu ili na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, ali pod uslovom da je obavezno u ponudi dostavljen i zvanični

prevod (ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je izvršen prevod), na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Izuzetno, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani na engleskom jeziku, bez obaveze prevoda na neki od službenih jezika u BiH.

## 20. Način dostavljanja ponuda

20.1 Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj (1) štampanoj kopiji (hard copy) i jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB stiku, zajedno sa originalom. Na originalu i kopijama će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“, respektivno. Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

Štampane kopije ponude se dostavljaju zajedno sa originalom u jednoj koverti/paketu, **ako je fizički izvodivo**, ili u više odvojenih koverata/paketa. Elektronska kopija ponude se dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se dostavlja zalijepljena/uvezana u original ponude.

20.2 Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena na protokol ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

20.3 Ponude se dostavljaju lično na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa **„Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina**, u zatvorenoj koverti/paketu na kojoj, na prednjoj strani, mora biti navedeno:

- **„Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište broj 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.**
- naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu koverta/paketa,
- broj nabavke: **JN – KZ – 273/2021**,
- naziv predmeta nabavke: nabavka materijala potrebnog za rad hemijske laboratorije
- naznaka: **„NE OTVARAJ – do 02.04.2021. godine do 11:00 časova“.**

20.4. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda: nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda

20.5. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji dostavi više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuđača, biće odbačene.

## 21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

21.1 Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 19. ove tenderske dokumentacije, na protokol ugovornog organa na sljedeću adresu:

**„Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka  
Operativno područje Sarajevo**

**ul. Vilsonovo šetalište broj 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina**

21.2 **Rok za dostavljanje ponuda je 02.04.2021. godine do 11:00 časova.**

21.3 Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavci odnosno tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik kašnjenja ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom

dokumentacijom. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima.

## 22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

22.1 Javno otvaranje ponuda će se održati **02.04.2021 godine u 11:30 časova**, u prostorijama Ugovornog organa „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj 15, 71000 Sarajevo.

22.2 Ovlašteni predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlaštenje za učešće na javnom otvaranju ponuda u ime Ponuđača, ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe ponuđača, da bi mogli potpisati i preuzeti Zapisnik sa otvaranja ponuda.

## 23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

23.1 Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti/paketu, dostavi sve dokumente koji su vezani za izmjene ili dopune, uvezane na način kako se traži ovom tenderskom dokumentacijom, a na koverti/paketu navesti sljedeće:

- „**Elektroprenos - Elektroprijenos BiH**” a.d. Banja Luka

**Operativno područje Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište br. 15, 71000 Sarajevo**

- naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu kovert/paketa,

- **IZMJENA/DOPUNA PONUDE ZA NABAVKU**

- broj nabavke: **JN – KZ-273/2021**

- naziv predmeta nabavke: nabavka materijala potrebnog za rad hemijske laboratorije za potrebe “ Elektroprijenos –Elektroprenos BiH ” a.d. Banja Luka

- naznaka: „**NE OTVARAJ – do 02.04.2021. godine do 11:00 časova**“.

## 24. Cijena ponude

24.1 Cijena ponude je cijena bez PDV-a, koja je jednaka zbiru cijena bez PDV-a svih stavki navedenih u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.

24.2 Cijena ponude mora biti isto izražena u Obrascu za ponudu – Prilog 2 i Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca, prednost se daje cijeni ponude iz Obrasca za cijenu ponude – Prilog 3.

24.3 Cijena ponude se u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, a zatim se posebno navodi ponuđeni popust, cijena ponude sa uključenim popustom, iznos PDV-a na cijenu ponude sa uključenim popustom i na kraju ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om). Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) piše se brojevima i slovima, kako je to predviđeno u Obrascu za ponudu. U slučaju neslaganja iznosa upisanih broičano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

24.4 Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude – Prilog 3, u skladu sa svim zahtjevima koji su u njemu definisani, i ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke koje su navedene u obrascu. U slučaju da ponuđač ne popuni obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena.

24.5 Ponuđač iskazuje popust u procentima i u novčanom iznosu. U slučaju da ponuđač ne nudi popust, na mjestima gdje se upisuje pripadajući iznos popusta upisuje 0,00. Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način ili na bilo koji način uslovljava popust, smatraće se da nije ni ponudio popust. U slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu prednost se daje iznosu iskazanom u procentima.

- 24.6 Ukoliko ponuđač nije PDV obaveznik u Bosni i Hercegovini, cijenu ponude u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, zatim posebno navodi ponuđeni popust, cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a, ne prikazuje PDV (na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a upisuje 0,00) i na kraju, na mjestu ukupne cijene ponude upisuje prethodno navedenu cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a (brojevima i slovima).
- 24.7 U slučaju stranog ponuđača, isti je dužan da se, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, registruje kod poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH, a sve u skladu sa članom 60. Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 9/05, 35/05 i 100/08), (u daljem tekstu: Zakon o PDV-u), i o tome Ugovornom organu dostavi pisani dokaz najkasnije do zaključenja ugovora.
- 24.8 Ponuđena cijena treba biti na paritetu DDP (Incoterms 2020) i treba uključivati sve obaveze vezane za realizaciju ugovora, a naročito:
- sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju robe i opreme;
  - sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi i opremi;
  - sve pripadajuće indirektnne poreze (odnosi se na carine ali ne na PDV koji se plaća u BiH), poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodijeljen;
  - cijenu prevoza i špediterske usluge;
  - osiguranje;
  - cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u tenderskoj dokumentaciji;
  - druge troškove u procesu nabavke i isporuke robe.
- 24.9 Cijena ponude koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu ponude koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.
- 24.10 Cijena ponude treba biti navedena u konvertibilnim markama (KM). Strani ponuđači mogu cijenu ponude iskazati u eurima (EUR), isključivo na paritetu DDP (Incoterms 2020). Navedeni iznos preračunaće se u KM prema zvaničnom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do kraja realizacije ugovora.

## 25. Kriterij za dodjelu ugovora

25.1 Kriterijum za dodjelu ugovora je: **Najniža cijena**

25.2 Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu ponude.

25.3 Ponude koje ne zadovolje navedeno u Obrazcu za cijenu ponude ili nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke, biće odbijene.

## 26. Period važenja ponude

26.1 Ponude moraju da važe devedeset (90) dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Svaki ponuđač ima pravo da odbije takav zahtjev. Ponuda se ne smije mijenjati.

Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.

## 27. Nacrt ugovora

27.1 Nacrt ugovora je dat u Prilogu 7 ove tenderske dokumentacije. Ponuđač **ne mora da popuni** nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi podaci). Ti podaci će biti uvršteni u ugovor prilikom pripreme istog nakon provedenog postupka javne nabavke kojom prilikom će se upisati podaci koje je ponuđač naveo u svojoj ponudi. Nacrt ugovora na njegovoj zadnjoj stranici, treba da bude potpisan od strane **ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača)** te ovjeren pečatom ponuđača na za to predviđenom mjestu. Na prethodno opisan način, potpisan i ovjeren nacrt ugovora čini sastavni dio ponude. U slučaju da ponuđač popuni nacrt ugovora njegova ponuda neće biti odbačena.

## 28. Zaključivanje ugovora

28.1 Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora u zakonskom roku. Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u BiH.

28.2 Ugovorni organ će dostaviti prijedlog ugovora ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah iza ponude izabranog ponuđača, ako izabrani ponuđač:

- propusti da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokumenata i člana 45., ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku od tri (3) dana od dana obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili
- propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili
- u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora ili
- propusti da potpiše ugovor o nabavci u roku koji odredi Ugovorni organ ili
- odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.

## OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE

### 29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije

29.1 Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

29.2 Shodno članu 9. stav (5) Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u sistemu „E-nabavke“, ugovorni organ upućuje poziv kandidatima za preuzimanje tenderske dokumentacije u sistemu „E-nabavke“, pri čemu broj kandidata nije manji od tri. Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o nabavci, u sistemu „E-nabavke“. Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti koji su registrovani u sistemu „E-nabavke“, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sistemu „E – nabavke“.

29.3 Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog organa i to: [www.elprenos.ba](http://www.elprenos.ba)

### 30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

30.1 Zainteresovani kandidati/ponuđači mogu, u sistemu „E – nabavke“, tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije blagovremeno, a najkasnije deset (10) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.

- 30.2 Ugovorni organ će odgovoriti na zahtjev za pojašnjenje, blagovremeno u roku od tri (3) dana, a najkasnije pet (5) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponude, a odgovor s pojašnjenjem kroz sistem „E – nabavke” dostaviti svim kandidatima/ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa sistema „E – nabavke”.
- 30.3 Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one učine dostupnim zainteresovanim kandidatima/ponuđačima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za učešće ili ponuda.

### **31. Podugovaranje**

- 31.1 U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi (tačka 6. Izjave ponuđača u Obrascu za ponudu - Prilog 2) naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a) će dati podugovaraču. U Izjavi ne mora identifikovati podugovarača.
- 31.2 Izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu s članom 44. ZJN, i u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču, obavijestiti Dobavljača-o svojoj odluci.
- 31.3 Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost.
- 31.4 Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane članom 73. stav (4) ZJN, i to:
- dio ugovora - koji će realizovati podugovarač;
  - naziv, opis i vrijednost dijela ugovora koji će realizovati podugovarač;
  - podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- 31.5 Gore navedeni podaci su osnov za direktno plaćanje podugovaraču.
- 31.6 U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

#### **Napomena:**

U skladu sa ZJN podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

Ako se ponuđač u Izjavi izjasnio da neće angažovati podugovarača, a u toku realizacije Ugovora se pojavi potreba za angažovanjem podugovarača, Ugovorni organ i Dobavljač će postupiti u skladu sa članom 73. ZJN.

Ako ponuđač u Obrascu za ponudu ne zaokruži nijednu od opcija, smatraće se da se izjasnio da neće podugovarati, a ponuda neće biti odbačena.

### **32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)**

- 32.1 U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) ZJN, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dužan je dostaviti sljedeće dokaze:

- a) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost;
- b) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan.

32.2 Pored dokaza o ličnoj sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti.

### **33. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata**

33.1 Ponuđač koji dostavlja ponudu koja sadrži određene informacije/podatke koje su povjerljive treba da u ponudi dostavi spisak povjerljivih informacija/podataka u formi koja je data u Prilogu 4 - Obrazac za povjerljive informacije, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača ili u slučaju da ponuda ne sadrži povjerljive informacije/podatke, treba da u ponudi dostavi Obrazac za povjerljive informacije potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija. Ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi Obrazac za povjerljive informacije ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena.

U slučaju postojanja povjerljivih informacija/podataka, uz njihovo navođenje, ponuđač je dužan da naznači brojeve stranica u ponudi na kojoj se nalaze, pravni osnov po kojem se te informacije/podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati informacije navedene u članu 11.ZJN.

### **34. Neprirodno niska cijena ponude**

34.1 Ako ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, u skladu sa članom 66. ZJN, pismeno će zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. Ponuđač je dužan na zahtjev ugovornog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ako ponuđač odbije da dostavi pisano obrazloženje ili dostavi obrazloženje, iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti da isporuči robu/izvrši usluge/izvede radove po ponuđenoj cijeni, ugovorni organ će takvu ponudu odbaciti.

### **35. Provjera računске ispravnosti ponude**

35.1 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije tokom provjere računске ispravnosti ponude. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom ocjene ponude, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

### **36. Preferencijalni tretman domaćeg**

36.1. Ugovorni organ primjenjivaće preferencijalni tretman domaćeg iz člana 67. ZJN („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i Odluke Savjeta ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, („Službeni glasnik BiH“, br. 34/20, u daljem tekstu Odluka).

36.2 Preferencijalni tretman domaćeg će se primjenjivati isključivo u svrhu upoređivanja ponuda, prilikom ocjene ponuda u skladu sa članom 1, stav (1), tačka a) Odluke. Prilikom obračuna cijena iz ponuda u svrhu upoređivanja ponuda, cijena domaćih ponuda će se umanjiti za preferencijalni faktor u iznosu od **trideset posto (30%)**.

U smislu ove odredbe, a obzirom da se radi o ugovoru o nabavci robe, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH, koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđene robe ima porijeklo iz BiH.

U svrhu dokazivanja da ponuda ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđača je dužan da dostavi:

- 1) Izjavu da najmanje 50% od ukupne vrijednosti ponuđene robe imaju porijeklo iz BiH (izjava je sadržana u tački 4. Izjave ponuđača u okviru Obrasca za ponudu - Prilog 2 ove tenderske dokumentacije),
- 2) Potvrdu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH ili Privredne komore RS ili Privredne komore FBiH ili Privredne komore Brčko Distrikta da ponuđena roba ima BiH porijeklo. Potvrda se prilaže za svaku stavku u Obrascu za cijenu ponude, za koju se tvrdi da joj je porijeklo iz BiH.

Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.

Ugovorni organ zadržava pravo provjere dostavljenih podataka i dokumenata.

U skladu sa članom 1, stav (2) Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, za ponuđače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), izuzev Republike Hrvatske, Bugarske i Rumunije koje su u međuvremenu postale članice EU, preferencijalni tretman domaćeg primjenjivaće se u skladu sa odredbama tog sporazuma.

Shodno tome primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE, kod kojih najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđene robe ima porijeklo iz država potpisnica CEFTE.

U svrhu dokazivanja da ponude ispunjavaju prethodno navedene uslove, a obzirom da se radi o ugovoru o nabavci robe, kao što je naznačeno u tački 5.3 ove tenderske dokumentacije, ponuđači iz država potpisnica CEFTE su dužni da dostave:

- 1) Izjavu da najmanje 50% od ukupne vrijednosti ponuđene robe ima porijeklo iz država potpisnica CEFTE (izjava se daje na memorandumu ponuđača i mora biti potpisana od strane ponuđača i ovjerena pečatom ponuđača),
- 2) Potvrdu nadležne Privredne komore da ponuđena roba ima porijeklo iz država potpisnica CEFTE. Potvrda se prilaže za svaku stavku u Obrascu za cijenu ponude, za koju se tvrdi da joj je porijeklo iz država potpisnica CEFTE.

36.3. Preferencijalni tretman domaćeg, u slučaju ponude koju podnosi grupa ponuđača, će se primjenjivati na sljedeći način:

Domaćom ponudom smatra se ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđene robe ima porijeklo iz BiH.

U svrhu dokazivanja da ponuda grupe ponuđača ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, grupa ponuđača je dužna da dostavi:

- 1) Izjavu da najmanje 50% od ukupne vrijednosti ponuđene robe ima porijeklo iz BiH (izjava je sadržana u tački 4. Izjave ponuđača u okviru Obrasca za ponudu - Prilog 2 ove tenderske dokumentacije),



2) Potvrdu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH ili Privredne komore RS ili Privredne komore FBiH ili Privredne komore Brčko Distrikta da ponuđena roba ima BiH porijeklo. Potvrda se prilaže za svaku stavku u Obrascu za cijenu ponude, za koju se tvrdi da joj je porijeklo iz BiH;

### 37. Sukob interesa

37.1 Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i posebnu pismenu Izjavu u vezi člana 52. stav (2) zakona o javnim nabavkama da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci i to u formi utvrđenoj Prilogom 6 tenderske dokumentacije, ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata, ne stariju od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku. Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača svaki član mora dostaviti izjavu po članu 52. ZJN.

### 38. Pouka o pravnom lijeku

38.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede ZJN i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. ZJN. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim članom 101. ZJN.

### 39. E – aukcija

39.1 Za ovaj postupak javne nabavke predviđeno je provođenje E – aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E – aukcije (Službeni glasnik BiH br. 66/16).

39.2 E – aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje:

- podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže,

a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu E – nabavke.

39.3 Ugovorni organ određuje početak i dužinu trajanja E – aukcije u sistemu E – nabavke. Za zakazivanje i početak E – aukcije referentno je vrijeme u sistemu E – nabavke. Od momenta zakazivanja do vremena početka E – aukcije mora proći minimalno 48 časova. E – aukcija ne može početi vikendom, neradnim danom i radnim danom prije 9:00 sati i nakon 15:00 sati.

39.4 Svi ponuđači koji su podnijeli **prihvatljive** ponude, momentom zakazivanja E – aukcije obavještavaju se istovremeno putem sistema E – nabavke o sljedećem:

- a) datumu i vremenu početka E – aukcije,
- b) prethodno određenom trajanju E – aukcije;
- c) broju postupka javne nabavke i broju lota, ukoliko je postupak podijeljen na lotove;
- d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda;
- e) ukupnom broju bodova u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude;
- f) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg.

39.5 Izmjenu vremena početka i dužine trajanja E – aukcije ugovorni organ može vršiti kroz sistem E – nabavke do momenta početka E – aukcije. Od momenta izmjene do novog početka E – aukcije mora proći minimalno 48 sati. Otkazivanje E – aukcije se može vršiti kroz sistem E – nabavke do momenta početka E – aukcije.

39.6 Svako snižavanje cijene ponude u slučaju najniže cijene, kao kriterijuma za dodjelu ugovora, je moguće u rasponu od 0,1 % do 10 % najniže početne cijene svih ponuda.

- 39.7 Sistem E – nabavke šalje obavještenje o završenoj E – aukciji. Ugovorni organ po završetku E – aukcije, u skladu sa članom 69. ZJN donosi odluku o prestanku postupka javne nabavke i obavještava ponuđače u skladu sa članom 71. ZJN.
- 39.8 Kada se ukupna cijena odnosi na tehničku specifikaciju koja se sastoji od više pozicija tada se svaka od pozicija umanjuje za isti procenat koliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon E – aukcije, te se na tako umanjene cijene nudi zaključenje ugovora najpovoljnijem ponuđaču u skladu sa članom 72. ZJN.
- 39.9 U skladu sa članom 3 stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E – aukcije, u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. ZJN.
- 39.10 Izmjena, otkazivanje ili ponovno zakazivanje E – aukcije će se vršiti u skladu sa odredbama članova 6. i 7. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E – aukcije.

## PRILOZI

Prilog 1 - Popis dokumentacije

Prilog 2 - Obrazac za ponudu

Prilog 3 - Obrazac za cijenu ponude

Prilog 4 - Obrazac za povjerljive informacije

Prilog 5 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. ZJN

Prilog 6 - Izjava u skladu s članom 52. ZJN

Prilog 7 - Nacrt ugovora

Vlasništvo "Elektroprenosa-Elektroprijenosa BiH" a.d. Banja Luka - samo za uvid

**Prilog 1**

**POPIS DOKUMENTACIJE**

(Naziv dokumenta 1) broj stranice ponude

(Naziv dokumenta 2) broj stranice ponude

(Naziv dokumenta 3) broj stranice ponude

·  
·  
·

(Naziv dokumenta n) broj stranice ponude

Vlasništvo "Elektroprenosa-Elektroprijenosa BiH" a.d. Banja Luka - samo za uvid

**Prilog 2**

**OBRAZAC ZA PONUDU**

Broj i naziv nabavke: JN-KZ-273/2021 - Nabavka materijala potrebnog za rad hemijske laboratorije „Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH“ a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo,

Broj obavještenja na Portalu javnih nabavki:

Broj ponude: \_\_\_\_\_; Datum: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2021. godine.

**UGOVORNI ORGAN:**

Naziv ugovornog organa	"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" a.d. Banja Luka
Adresa	78000 Banja Luka, Marije Bursać 7 A
Sjedište	Banja Luka

**PONUĐAČ:**

Naziv i sjedište ponuđača	
Adresa	
IDB/JIB	
Broj žiro računa	
PDV	
Adresa za dostavljanje pošte	
E - mail adresa	
Kontakt osoba	
Broj telefona	
Broj faksa	

**KONTAKT OSOBA** (za ovu ponudu):

Ime i prezime	
Adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
E-mail adresa	

**IZJAVA PONUĐAČA:**

U postupku javne nabave, koju ste pokrenuli, dana: \_\_\_\_\_ god., objavom obavještenja o nabavci broj: \_\_\_\_\_ na Portalu javnih nabavki, dostavljamo Vam ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije JN-KZ-273-5/2021, ovom izjavom prihvaćamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za nabavku materijala potrebnog za rad laboratorije „Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo, u skladu s uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

**3. CIJENA PONUDE**

	Iznos	Valuta
Ukupna cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na ukupnu cijenu ponude ( _____ %) je:		
Ukupna cijena ponude, s uračunatim popustom (bez PDV-a) je:		
(slovima: ( _____ ))		
PDV 17% na ukupnu cijenu ponude (s uračunatim popustom) je:		
Ukupna cijena za ugovor (s uračunatim PDV-om) je:		
(slovima: _____ )		

U prilogu dostavljamo obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

**4. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG - zaokružiti ono što je tačno**

U vezi s vašim zahtjevom o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sljedeće

- a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te u sastavu naše ponude dostavljamo zahtijevani dokaz naveden u tenderskoj dokumentaciji.
- b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

**(zaokružiti ono što je istinito, ako se ne zaokruži niti jedna opcija smatra se da ponuda ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg)**

**5. PODUGOVARANJE - zaokružiti a) ili b)**

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): \_\_\_\_\_

i/ili dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a): \_\_\_\_\_

- b) Nemamo namjeru podugovaranja

**(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).**

6. Naša ponuda važi \_\_\_\_ dana (\_\_\_\_\_), računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do: \_\_\_\_\_.
7. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se da ćemo:
- a) dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:[.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

Vlasništvo "Elektroprenosa-Elektroprijenosa BiH" a.d. Banja Luka - samo za uvid

## Prilog 3

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

R. br.	Opis robe	Prizvođač/ zemlja porijekla/ naziv ponuđenog proizvoda	Opis proizvoda/ ekvivalenta	Jed. mjere	Količina	Cijena po jed.mjere bez PDV-a (KM/EUR)	Ukupna cijena bez PDV-a (KM/EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2- propanol p.a, tamna staklena boca pakovanje od 1L; gustoća na 20°C 0,785-0,789 g/cm <sup>3</sup> ; sadržaj vode ≤0,1%; Ostatak ≤10ppm, teški metali ≤1 ppm, čistoća ≥99,9% Proizvođač: Carlo Erba ili ekvivalent			lit	30		
2.	Stand.rastvor KOH 0,1 mol/L u 2-propanolu, staklena boca pakovanje od 1L; gustoća na 20°C 0,79 g/cm <sup>3</sup> ; pH ca 13 na 20°C; Proizvođač: Merck (Supelco) ili ekvivalent			lit	2		
3.	5-methylfurfural (5- metil- 2-furaldehid) 1mL CRM Analitički standard čistoća ≥98.5% (GC), gustoća 1.107 g/cm <sup>3</sup> na 25 °C; Proizvođač: Merck, Sigma Aldrich ili ekvivalent			kom	1		
4.	Furfural (2-furaldehid) 1ml CRM, Analitički standard čistoća ≥98.5% (GC), gustoća 1,16 g/cm <sup>3</sup> na 25 °C Proizvođač: Merck, Sigma Aldrich ili ekvivalent			kom	1		
5.	Furfuryl-alcohol (2-hidroksimetil furan) 1 mL CRM Analitički standard čistoća ≥97.5% (GC) gustoća 1.135 g/cm <sup>3</sup> na 25°C Proizvođač: Merck, Sigma Aldrich ili ekvivalent			kom	1		

6.	5- hydroxymethyl furfural (5- hidroksimetil- 2- furaldehid) 100mg CRM Analitički standard čistoća $\geq 98.0\%$ (GC/HPLC) gustoća 1.243 g/mL na 25°C Proizvođač: Merck, Sigma Aldrich ili ekvivalent			kom	1		
7.	2-acetylfuran (2-furil metil keton) 1 mL CRM Analitički standard čistoća $\geq 98.5\%$ (GC), gustoća 1.098 g/mL na 25 °C Proizvođač: Merck, Sigma Aldrich ili ekvivalent			kom	1		
8.	5-methylfurfural (5- metil- 2- furaldehid) pakovanje od 5g; čistoća 99% , gustoća 1.107 g/mL na 25 °C ; Proizvođač: Sigma Aldrich ili ekvivalent			kom	1		
9.	Furfural (2-furaldehid) Pakovanje od 100ml; čistoća 99%, gustoća 1.16 g/mL na 25 °C; Proizvođač: Sigma Aldrich ili ekvivalent			kom	1		
10.	Furfuryl-alcohol (2- hidroksimetil furan) pakovanje od 100 mL; čistoća $\geq 98\%$ (GC), gustoća 1,135 g/cm <sup>3</sup> na 25 °C ; Proizvođač: Sigma Aldrich ili ekvivalent			kom	1		
11.	5- hydroxymethyl furfural (5- Hidroksimetil- 2- furaldehid) pakovanje od 250mg; čistoća 99% gustoća 1.243 g/mL na 25 °C; Proizvođač: Sigma Aldrich ili ekvivalent			kom	3		
12.	2-acetylfuran (2-furil metil keton) pakovanje od 25g; čistoća 99%, gustoća 1.098 g/mL na 25 °C; Proizvođač: Sigma Aldrich ili ekvivalent			kom	1		
13.	Rukavice Latex M (bez puđera) jednokratne ( pakovanje 200/1); Proizvođač: LLG ili ekvivalent			pak	2		



14.	Zaštitna maska za lice, mekana, ne-iritantna, sa elastičnom trakom, jednokratna, plava (pakovanje 50/1); Proizvođač: LLG ili ekvivalent				pak	6		
15.	Etanol, apsolutni p.a. staklena boca pakovanje od 1L; gustoća pri 20 °C 0,79 g/cm <sup>3</sup> ; sadržaj vode ≤0,1%; ostatak ≤30ppm, čistoća ≥99,9%; Proizvođač: Carlo Erba ili ekvivalent				lit	20		
16.	Acetonitril, HPLC gradient grade 99,9% tamna staklena boca pakovanje od 2,5 L; ostatak max. 2ppm; voda max. 0,02%; Proizvođač: JT Beaker ili ekvivalent				kom	4		
17.	Voda HPLC gradient grade, tamna staklena boca pakovanje od 2,5 L; čestice max. 0,0001%; ostatak max. 2ppm; Proizvođač: JT Beaker ili ekvivalent				kom	4		
18.	Šprica PP sterilna za jednokratnu upotrebu 2ml, pakovanje od 100/1 NORM-JECT; Proizvođač: BBRAUN ili ekvivalent				pak	6		
19.	Igle za špricu, pakovanje od 100/1 (18Gx1,5" ; 1,2x40mm); Proizvođač: Becton, Dickinson and Co ili ekvivalent				pak	6		
20.	Epruveta za centrifugu PP, 50 ml, graduisana, samostojeća, pakovanje od 50/1; prema DIN EN ISO 9001/2008; Proizvođač: ISO LAB GmbH, LLG ili ekvivalent				pak	6		
21.	Syringe Nylon filteri 0,45µm φ25mm, pakovanje od 100/1; Proizvođač: Macherey-Nagel, Carl Roth ili ekvivalent				pak	3		
22.	n-Heptan p.a., tamna staklena boca pakovanje od 1L; gustoća na 20°C 0,681-0,687 g/cm <sup>3</sup> ; sadržaj vode ≤100ppm Ostatak ≤10ppm, čistoća ≥99,0% Proizvođač: Carlo Erba ili ekvivalent				lit	5		

23.	Hydranal-Coulomat AG (tamna staklena boca, pakovanje od 500ml) za KarlFisher titraciju gustoća na 20°C: 0,93 g/cm <sup>3</sup> Proizvođač: Honeywell ili ekvivalent			kom	2		
24.	Hydranal Water Standard 0,1; pakovanje od 10x4ml; standard za KarlFisher titraciju; gustoća na 20°C: 0,88 g/cm <sup>3</sup> ; Proizvođač: Honeywell ili ekvivalent			kom	2		
25.	Aceton p.a. , tamna staklena boca pakovanje od 1L, gustoća na 20°C 0,790-0,792 g/cm <sup>3</sup> ; sadržaj vode ≤0,2%; Ostatak ≤10ppm, teški metali ≤0,2 ppm, čistoća ≥99,8% Proizvođač: Carlo Erba ili ekvivalent			lit	2		
26.	Aluminijske boce za uzorke od 1200 ml (88 x 248 mm) Proizvođač: Bürkle ili ekvivalent			kom	30		
27.	Aluminijske boce za uzorke od 600 ml (74 x 192mm) Proizvođač: Bürkle ili ekvivalent			kom	30		
28.	Plastični čepovi za Al boce od 600-1200 ml Proizvođač: Bürkle ili ekvivalent			kom	700		
29.	Petrol eter p.a. tamna staklena boca pakovanje od 1L; Ostatak max. 0,001%; voda max.0,02% Proizvođač: JT Beaker ili ekvivalent			lit	3		
30.	Toluen p.a. tamna staklena boca pakovanje od 1L, gustoća na 20°C 0,865-0,869 g/cm <sup>3</sup> ; sadržaj vode ≤150 ppm Ostatak ≤10ppm, čistoća ≥99,8% Proizvođač: Carlo Erba ili ekvivalent			lit	3		
31.	Metanol suhi (max 0,003%H <sub>2</sub> O) tamna staklena boca pakovanje od 1L sadržaj vode ≤0,003%; Ostatak ≤10ppm, čistoća ≥99,9% Proizvođač: Merck ili ekvivalent			lit	3		

32.	Pufer pH 12,0 ± 0,05 na 20°C; pakovanje od 500 ml Proizvođač: Reagecon ili ekvivalent			kom	2		
33.	Pufer pH 7,01±0,01 na 25°C; pakovanje od 25 x 20 ml Proizvođač: HANNA ili ekvivalent			kom	1		
34.	Electrolytic solution LiCl 1mol/l u etanolu -34,6mV na na 25°C, pakovanje 6x30 mL Proizvođač: Mettler-Toledo, Sigma Aldrich, Methrom ili ekvivalent			kom	2		
35.	Otopina 3 mol/L KCL, pakovanje od 250 ml Proizvođač: WTW, Mettler- Toledo, Sigma Aldrich, Methrom ili ekvivalent			kom	1		
36.	Stand.rastvor HCl, hlorovodonična kiselina 0,1 mol/L, tamna staklena boca pakovanje od 1L Proizvođač: Merck ili ekvivalent			lit	1		
37.	Hrom sumporna kiselina za pranje laboratorijskog suđa, staklena boca pakovanje od 1L Proizvođač: Kemika ili ekvivalent			lit	1		
38.	Hlorovodonična kiselina 36- 38% tamna staklena boca pakovanje od 1L, gustoća na 20°C 1,181-1,189 g/cm <sup>3</sup> ; sadržaj vode ≤0,1%; Ostatak ≤100ppm, teški metali ≤1 ppm; Proizvođač: Carlo Erba ili ekvivalent			lit	1		
39.	Azotna kiselina 64-66% tamna staklena boca pakovanje od 1L; Gustoća kod 20 °C: 1.390 - 1.410, teški metali ≤0,2 ppm; Proizvođač: Carlo Erba ili ekvivalent			lit	1		
40.	Sirćetna kiselina, glacijalna 99,8%, tamna staklena boca pakovanje od 1L; Gustoća kod 20 °C: 1,05 g/cm <sup>3</sup> Ostatak ≤10ppm, teški metali ≤0,5 ppm; Proizvođač: Carlo Erba ili ekvivalent			lit	1		

41.	Četka za pranje epruveta, dimenzija 60x10 mm; Proizvođač: Reitenspieß Bürsten GmbH ili ekvivalent			kom	2		
42.	Četka za pranje epruveta 70x10 mm sa čuperkom; Proizvođač: Reitenspieß Bürsten GmbH ili ekvivalent			kom	2		
43.	Četka za pranje epruveta 15 mm -pamuk; Proizvođač: Reitenspieß Bürsten GmbH ili ekvivalent			kom	2		
44.	Četka za pranje epruveta 270 mm -pamuk; Proizvođač: Reitenspieß Bürsten GmbH ili ekvivalent			kom	2		
45.	Četka za pranje epruveta 470 mm sa čuperkom; Proizvođač: Reitenspieß Bürsten GmbH ili ekvivalent			kom	2		
46.	Rezervno punjenje za ormarić prve pomoći 21/1 (razni zavoji, gaze, sterilne gaze, komprese, alkohol 70%, vata, flasteri, trougla marama itd.) Proizvođač: Saniteks ili ekvivalent			kom	1		
47.	Nastavci za pipetor, Finntip 1-5 mL, pakovanje od 75/1 Proizvođač: Ratiolab GmbH ili ekvivalent			kom	3		
48.	Parafilm M (100 mm x 38m ili 4 In x 125 Ft) Proizvođač: Bemis, LLG, MRS Scientific ili ekvivalent			kom	1		
49.	Alkali blue 6B, 0,1% rastvor u etanolu, za kiselinsko-bazne titracije, pakovanje od 250ml Proizvođač: Fluka, Honeywell ili ekvivalent			kom	1		
50.	Molekularno sito 0,3 nm pakovanje od 250g Proizvođač: Metrohm, Sigma Aldrich, Zeochem ili ekvivalent			kom	1		

51.	Hidrogen peroksid 30%, pakovanje od 1 L; Proizvođač: Carlo Erba, Lach- ner, Merck, Fluka			lit	1		
52.	Standard za viskoznost (Nominalno 10 cSt na 40°C) pakovanje od 500mL; Proizvođač: VHG Labs, Merck, Termo Fisher Scientific ili ekvivalent			kom	1		
53.	Standard za kiselinski broj 0,1 mg KOH/g (matrix: mineralno ulje) za određivanje kiselinskog broja u skladu sa ASTM D664 i D974; pakovanje od 100g; Proizvođač: VHG Labs, Merck, Termo Fisher Scientific ili ekvivalent			kom	1		
54.	Standard za kiselinski broj 0,5 mg KOH/g (matrix: mineralno ulje) za određivanje kiselinskog broja u skladu sa ASTM D664 i D974; pakovanje od 100g; Proizvođač: VHG Labs, Merck, Termo Fisher Scientific ili ekvivalent			kom	1		
55.	Staklena čaša sa izljevom niska DURAN, 50 mL, graduira; Proizvođač: DWK Life Science ili ekvivalent			kom	10		
56.	Staklena čaša sa izljevom DURAN, 100 mL, graduira; Proizvođač: DWK Life Science ili ekvivalent			kom	10		
57.	Plastična čaša sa ručkom, 500 mL, graduira, plava skala; Proizvođač: LLG ili ekvivalent			kom	2		
58.	Plastična čaša sa ručkom, 1000 mL, graduira, plava skala; Proizvođač: LLG ili ekvivalent			kom	2		
59.	Tresilica za epruvete (vortexer) sa nastavkom za min 2x50mL epruvete, brzina miješanja min/max:1000/3000 rpm; Proizvođač: LLG ili ekvivalent			kom	1		
60.	Plastični kanister za destilovanu vodu sa pipcem na dnu, okrugli, zapremine 5 L; Proizvođač: LLG ili ekvivalent			kom	1		

61.	Kapilara za viskozimetar Cannon- Fenske Routinevis- Visk 100 za ručno mjerenje, TIP 51310; Proizvođač: SI Analytics GmbH, Schott Instruments, Sigma Aldrich			kom	1		
62.	Rešo- jedna ploča $\phi$ 180 mm, 1500 W; Proizvođač: Carl Roth, Alpha Plam, Končar ili ekvivalent			kom	1		
63.	Filter papir $\phi$ 125 mm, poroznost 5-13 $\mu$ m, pakovanje od 100/1; Proizvođač: LLG ili ekvivalent			kom	1		
64.	Filter GUČ 50mL P4 poroznost 10-16 $\mu$ m; Proizvođač: LLG ili ekvivalent			kom	1		
<b>UKUPNA CIJENA (bez PDV-a):</b>							
<b>POPUST na UKUPNU CIJENU (bez PDV-a) (___ %):</b>							
<b>UKUPNA CIJENA S POPUSTOM (bez PDV-a):</b>							
<b>PDV 17% na CIJENU PONUDE (s uračunatim popustom):</b>							
<b>UKUPNA CIJENA ZA UGOVOR (s uračunatim PDV-om):</b>							

## Napomena:

1. Cijene su date na paritetu DDP (Incoterms 2020) skladište Ugovornog organa Sarajevo
2. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna) i zemlja porijekla u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
3. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
6. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača \_\_\_\_\_

**Prilog 4**

**OBRAZAC POVJERLJIVIH INFORMACIJA**

<b>Informacija koja je povjerljiva</b>	<b>Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi</b>	<b>Razlozi za povjerljivost tih informacija</b>	<b>Vremensko razdoblje u kojem će te informacije biti povjerljive</b>

Potpis i pečat Ponuđača: \_\_\_\_\_

**Napomena:**

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. ZJN.

Vlasništvo "Elektroprenosa-Elektrorijenosa BiH" d.d. Banja Luka - samo za uvid

**Prilog 5****Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14)**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), s ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdanom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/opština), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke **JN-KZ-273/2021**: nabavka materijala potrebnog za rad laboratorije „Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH“ a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo, a kojeg provodi ugovorni organ: **"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH" AD BANJA LUKA**, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci na portalu JN, a u skladu s člankm 45. stavkama (1) i (4) **pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

Kandidat/ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH.

U navedenom smislu sam upoznat s obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke c) i d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ u skladu s članom 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da falsifikovanje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuđača.

Takođe izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke u skladu s članom 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.2021. godine

Potpis i pečat nadležnog organa: \_\_\_\_\_ M.P.



**Prilog 6****IZJAVA U U SKLADU S ČLANOM 52. ZAKONA**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), s ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdanom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/opština), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke **JN-KZ-273/2021** nabavka materijala potrebnog za rad laboratorije „Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH“ a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo, a kojeg provodi ugovorni organ: **"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH" AD BANJA LUKA**, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj na portalu JN, a u skladu s članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavama **pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.**

**IZJAVLJUJEM**

1. Nisam ponudio mito ni jednoj osobi uključenoj u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službeniku ili odgovornoj osobi u ugovornom organu, uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službenog ovlaštenja, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službeniku ili odgovornoj osobi u ugovornom organu uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svog službenog ovlaštenja, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam učestvovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivično djelo davanje mita i druga krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti utvrđene u krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.2021. godine

Potpis i pečat nadležnog organa: \_\_\_\_\_ M.P.

**Prilog 7**

**NACRT UGOVORA**  
**broj: JN-KZ-273-\_\_\_/2021**

**za nabavku materijala potrebnog za rad laboratorije „Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH“ a.d.  
Banja Luka Operativno područje Sarajevo**

zaključen između ugovornih strana:

„ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. Banja Luka  
78000 Banja Luka, Ul. Marije Burać br. 7a,  
koga zastupa Generalni direktor Mato Žarić, dipl.ing.el, u daljem tekstu Naručilac  
PDV br. 402369530009

i

KONZORCIJUM (GRUPA PONUĐAČA) /PONUĐAČ -----

zastupan po -----, koga zastupa direktor ---- ,u daljem tekstu Dobavljač

Članovi Konzorcijuma:

1. član, adresa PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor,  
u daljem tekstu ovog Ugovora: LIDER/NOSILAC KONZORCIJUMA (glavni Dobavljač)
2. član, adresa, PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u  
daljem tekstu ovog Ugovora: "član grupe Dobavljača"
3. -----

## OPŠTE ODREDBE

### Član 1.

- (1) Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), obavještenja o nabavci br. ----- i Tenderske dokumentacije br. JN-KZ-273-5/2021 za nabavku materijala potrebnog za rad laboratorije „Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH“ a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo objavljene na portalu javnih nabavki dana ----- godine, proveden je konkurentski postupak javne nabavke. Dobavljač je dostavio Ponudu br. -- ----od ----- godine. Dostavljena Ponuda u potpunosti odgovora tehničkim specifikacijama iz Tenderske dokumentacije koje su sastavni dio ovog Ugovora.
- (2) Dana \_\_\_\_\_ je održana E-aukcija.
- (3) Naručilac je na osnovu ponude Dobavljača i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača izabrao Dobavljača za nabavku materijala potrebnog za rad hemijske laboratorije „Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH“ a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo, a koji su predmet ovog Ugovora.

## PREDMET UGOVORA:

### Član 2.

- (1) Predmet ovog Ugovora je nabavka materijala potrebnog za rad laboratorije „Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH“ a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo, a u svemu prema zahtjevima Naručioca iz Tenderske dokumentacije br. JN-KZ-273-5/2021, nove (niže) cijene ponude u skladu s održanom E-aukcijom i specifikaciji koja je prilog i sastavni dio ovog Ugovora.

## VRIJEDNOST UGOVORA:

### Član 3.

- (1) Ukupna vrijednost robe koja je predmet ovog Ugovora na paritetu DDP (Incoterms 2020) skladište Sarajevo iznosi:

Iznos bez PDV-a: -----  
Iznos PDV-a 17%: -----  
UKUPNO SA PDV: -----

(Slovima: )

- (2) Cijena je formirana na bazi vrste i količine robe iz priloga ovog Ugovora – obrazac za cijenu ponude i data je na paritetu DDP (Incoterms 2020), skladište Sarajevo.
- (3) Početna cijena ponude u iznosu od \_\_\_\_\_, bez PDV-a, nakon održane E-aukcije, umanjena je za \_\_\_%, te u vezi s tim jedinična cijena svake od stavki iz obrasca za cijenu ponude umanjuje se za isti procenat.
- (4) Ugovor je na bazi fiksnih jediničnih cijena.

## USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

### Član 4.

- (1) Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa izvršiti će se nakon kompletne isporuke, bezgotovinski, prenosom sredstava na račun Isporučioca, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ispravne dokumentacije za plaćanje.
  - (2) Nisu predviđena parcijalna plaćanja.
  - (3) Plaćanje se vrši na osnovu slijedeće dokumentacije:

- ispostavljene poreske fakture Dobavljača u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08 i 65/10),
  - Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.
- (4) Dobavljač će na računu kojeg ispostavlja naznačiti: broj, naziv i datum Ugovora, broj otpremnica.
- (5) Obračun i naplata ugovorne kazne iz ovog ugovora izvršiti će se umanjenjem plaćanja računa Dobavljača za vrijednost obračunate kazne.
- (6) Sve dokumente za plaćanje nasloviti i dostaviti na adresu  
Elektroprenos BiH ad Banja Luka, Operativno područje Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj 15, 71000 Sarajevo.

## PODUGOVARANJE

### Član 5.

- (1) Za izvršenje obaveza iz ovog Ugovora isporučilac može angažovati podugovarače.
- (2) Naručilac neće odobriti zaključenje ugovora sa podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane članom 44. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
- (3) Izvođač neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Naručioca. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopštavaju Naručiocu blagovremeno, prije sklapanja podugovora.
- (4) Nakon što Naručilac odobri podugovaranje, Isporučilac kojemu je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti Naručiocu podugovor zaključen s podugovaračem kao osnovu za neposredno plaćanje podugovaraču, a koji obavezno sadrži:
- a) koje poslove će izvesti podugovarač;
  - b) količinu, vrijednost i rok;
  - c) podatke o podugovaraču i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- (5) U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi Dobavljač.

## POREZI I DADŽBINE

### Član 6.

*(samo za slučaj ugovora sa inostranim Dobavljačem)*

1. Dobavljač će u potpunosti biti odgovoran za sve poreze, takse na obaveze, radne takse, te druge slične dažbine nametnute van zemlje Naručioca.
2. Dobavljač se obavezuje da će sve obaveze po ovom Ugovoru koje se odnose na porez na dodatu vrijednost realizovati u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 09/05, 35/05, 100/08)
3. Dobavljač se obavezuje da će u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnikom o registraciji i upisu u jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza, preko svog poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH i kod kojeg se registrovao, izvršavati sve obaveze po navedenom Zakonu, a koje proizilaze iz ovog Ugovora i to za robu/usluge/radove (izbor varijante) porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
4. Dobavljač se obavezuje da, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16 i "Službeni glasnik RS" broj 94/15 i 1/17) i podzakonskim aktima, nakon stupanja Ugovora na snagu, dostavi Naručiocu:

**Varijanta 1 – U slučaju da ima poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/Zakon o porezu na dobit RS**

- Izjavu o postojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini
- Rješenje o registraciji poslovne jedinice kod Porezne uprave Federacije BiH/Porezne uprave RS

Dobavljač ima poslovnu jedinicu u BiH poslovna jedinica je u tom slučaju odgovorna za obračun i plaćanje obaveze po osnovu poreza na dobit.

**Varijanta 2 – U slučaju da nema poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/RS**

- Izjavu o nepostojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit Federacije BiH/RS,
  - Potvrda o rezidentnosti, izdatu od nadležnog poreskog organa Isporučioca
  - Izjavu da je Dobavljač kao primatelj prihoda, istovremeno krajnji korisnik istog.
5. Navedena dokumenta je Dobavljač obavezan dostaviti Naručiocu, radi regulisanja zakonske obaveze obračuna i isplate poreza po odbitku, koji je Naručilac dužan ispoštovati prilikom svake isplate Isporučiocu, odnosno od svakog fakturisanog iznosa usluga odbiti 10% na ime poreza.
6. Porez po odbitku se neće obustavljati, ukoliko Dobavljač dostavi navedena dokumenta Naručiocu i ukoliko je potpisan međudržavni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između zemlje Isporučioca i Bosne i Hercegovine, a kojim je utvrđeno neplaćanje poreza po odbitku po uslugama koje su predmet plaćanja.

## ROK I MJESTO ISPORUKE

### Član 7.

- (1) Dobavljač se obavezuje da ukupno ugovorenu količinu robe iz člana 2. ovog Ugovora isporuči na ugovorenoj lokaciji u roku od \_\_\_ (maksimalno 60 dana) kalendarskih dana od dana potpisivanja ovog ugovora.
- (2) Najmanje tri (3) radna dana prije isporuke Dobavljač će Naručiocu dostaviti obavještenje o isporuci.
- (3) Mjesto isporuke:
- skladište Sarajevo, (Reljevo Rajlovac bb)
  -

## UGOVORNA KAZNA

### Član 8.

- (1) U slučaju prekoračenja roka za realizaciju ugovora Dobavljač se obavezuje da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 1% (1 posto) od ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a za svaki kalendarski dan prekoračenja roka iz člana 7. ovog Ugovora. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka realizacije ugovora.
- (2) Naplata ugovorne kazne od strane Naručioca neće osloboditi Isporučioca obaveze da izvrši ugovor u potpunosti.
- (3) Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.
- (4) Ukoliko obračunata ugovorna kazna pređe iznos od 10% od vrijednosti ugovora Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i zahtijeva isplatu ugovorne kazne.

## OBAVEZE NARUČIOCA

## Član 9.

Naručilac se obavezuje da:

- (1) izvrši obaveze iz člana 4. Ugovora – Uslovi i način plaćanja,
- (2) obezbjedi prijem robe na mjestu isporuke iz člana 7,
- (3) imenuje Komisiju za kvantitativni i kvalitativni prijem robe, te da sačini Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe kojim se konstatuje broj komada, kompletnost isporuke i eventualno odstupanje od roka isporuke,
- (4) za sve uočene nedostatke, slučajeve postojanja vidljivih oštećenja ili nedostataka kao i nekompletnosti isporučene robe, ovlaštene osobe Naručioca će napraviti Zahtjev za reklamaciju sa opisom oštećenja i/ili nedostataka i bez odlaganja, reklamirati Dobavljaču količinu i kvalitet isporuke (za skrivene mane Naručilac zadržava pravo reklamacije u roku istom kao za garantni period iz ovog Ugovora),
- (5) obavlja sve radnje za koje je po ovom ugovoru direktno zadužen.

## OBAVEZE DOBAVLJAČA:

### Član 10.

Dobavljač se obavezuje:

- da odgovara za urednu realizaciju Ugovora, štiti interese Naručioca, te ga obavještava o toku realizacije Ugovora,
- da se pridržava ugovorenog roka isporuke roba koje su predmet ovog ugovora u skladu sa članom 7., ovog ugovora,
- da ugovorenu robu koje je predmet isporuke isporuči na mjesto isporuke u skladu sa članom 7. ovog ugovora,
- da uz isporuku dostavi tehničku dokumentaciju koja sadrži detaljan opis isporučene robe, ( Certifikat o kvalitetu /analizi hemikalija sa navedenim rokom trajanja), potpisano i pečatirano od strane ponuđača, čime garantuje tačnost navedenih podataka,
- da odgovara za kvalitet i pakovanje isporučene robe i ukoliko se prilikom kvalitativnog prijema robe pokaže da karakteristike ne odgovaraju ponuđenim, robu o svom trošku zamijeni odgovarajućom,
- da po izvršenoj isporuci ukupno ogovorene količine robe ispostavi fakturu, te da se prilikom fakturisanja pozove na broj ovog Ugovora,

## GARANTNI PERIOD

### Član 11.

- (1) Garantni period za svu isporučenu robu je \_\_\_\_\_ mjeseci od dana prijema robe.
- (2) Dan prijema robe je dan kada je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe bez primjedbi.
- (3) Dobavljač odgovara Naručiocu za sve nedostatke vezano za isporučenu opremu a koji se mogu javiti ili nastati tokom garantnog perioda pod uslovom da se ista koristi i održava u skladu sa preporukama Dobavljača.
- (4) Naručilac je dužan da odmah pismenim putem obavijesti Dobavljača o bilo kojem zahtjevu po osnovu ove garancije tokom garantnog perioda.
- (5) Dobavljač je dužan da izvrši popravku ili izmjenu opreme koja je predmet reklamacije novom, o svom trošku i to odmah po prijemu obavještenja o nedostacima ili oštećenju, a najkasnije u roku od 72 sata od izvršenog uvida od strane Dobavljača.
- (6) Ako Dobavljač po dostavljenom obavještenju ne otkloni nedostatke u zadatom roku, Naručilac ima pravo da sam otkloni nedostatke ili da angažuje treće lice koje će taj nedostatak otkloniti o trošku Dobavljača i bez štete po bilo koje pravo koje Naručilac na osnovu Ugovora može da potražuje od Dobavljača.

- (7) Garantni period se produžava za period tokom kojeg se predmetna oprema nije mogla koristiti zbog popravke greške ili oštećenja, odnosno garantni period počinje teći iznova u slučaju zamjene opreme novom opremom.

## **VIŠA SILA**

### **Član 13.**

- (1) Za svrhe ovog Ugovora, pod „višom silom“ se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključenja i realizacije Ugovora i koji ugovorne strane onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza.
- (2) Nemogućnost bilo koje Ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće se smatrati raskidom ugovora ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko se takva nemogućnost pojavi usljed dejstva više sile, s tim da je ugovorna strana koja je pogođena takvim događajem:
- preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Ugovora, i
  - obavijestila drugu ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja o preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.
- (3) Usljed dejstva više sile ugovorne obaveze će se prekinuti, te nakon prestanka dejstva više sile ugovorne strane će utvrditi naknadni rok za izvršenje ugovornih obaveza i otklanjanje drugih posljedica dejstva više sile na ugovorne odnose i realizaciju Ugovora.

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 15.**

- (1) Pravo na raskid ugovora zadržavaju obje ugovorne strane.
- (2) Ukoliko dobavljač u ugovorenom roku ne izvrši svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac će dati naknadni primjereni rok za izvršenje obaveza koji ne oslobađa dobavljača obračuna ugovorne kazne iz člana 8. ovog Ugovora.
- (3) Ako dobavljač ne izvrši obaveze iz Ugovora ni u naknadnom roku, Ugovor se raskida, uz obavezu dobavljača da Naručiocu nadoknadi štetu koju je pretrpio zbog neispunjenja obaveza iz Ugovora

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 16.**

- (1) Dobavljač nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora.
- (2) Ovaj Ugovor je zaključen i stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.
- (3) Ugovorne strane su saglasne da za sve što u ovom Ugovoru nije precizirano vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
- (4) Sve eventualne sporove, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa u direktnim pregovorima.

- (5) Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, za rješavanje sporova nadležan je sud u Sarajevu.
- (6) Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, 4 (četiri) primjerka zadržava Naručilac, a 2 (dva) primjerka su za Izvođača/ Dobavljača.

Broj: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

Broj: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

**ZA DOBAVLJAČA:**

\_\_\_\_\_  
*(potpis i pečat ponuđača)*

**ZA NARUČIOCA:**

Direktor

\_\_\_\_\_  
Jakub Viteškić

Vlasništvo "Elektroprenosa-Elektroprijenosa BiH" a.d. Banja Luka - samo za uvid